




**AM**




**PM**



## Grad de perih 3 - Mercat

AM:



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimenge 19 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **P8gui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

PM:



Tendència: perih de lauegi constant →  
enDimenge 19 03 2023



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt prabe**  
Frecuència: **P8gui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **prabe**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ei era hònt principau de perih. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Ja un solet individu p8t damb facilitat desencadenar lauegi, sustot enes pales ombrères f8rça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales f8rça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Es lauegi p8den implicar eth mantèth de nhèu vielha feble e artènher mida mejana. Precaucion en z8nes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà leugèrament.

Ath delà es plaques de vent mens recentes p8den en quauqui casi encara desencadenar-se.

Damb er augment dera temperatura diurna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi f8rça umits aumentarà, especialment enes pales soleienques per dej8s des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

Patrons de perih

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.10: scenari de primavera



Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessús des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessús des 2400 m aproximativament. Es acumulacions de nhèu ventada son en part encara inestables en còtes nautes e nauta montanha. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.


Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu.

## Tendència

Dimenge: Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

## Grad de perih 2 - Moderat


**AM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimenge 19 03 2023



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Qauquui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

**PM:**



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
 enDimenge 19 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
 Frecuència: **P8gui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**



Coches fèbles  
 persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
 Frecuència: **Qauquui**  
 Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de coches febles persistentes ac cau avalorar damb atencion. Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

En quauque endret es lauegi p8den desencadenar-se peth mantèth de nhèu vieha facetada e arténher mida mejana, sustot enes pales ombrères f8rça arribentes per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales f8rça arribentes orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament. Precaucion en z8nes de transicion de celh prim a grossut. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà leugèrament.

Ath delà en c8tes nautes e nauta montanha es plaques de vent mens recentes p8den de manèra isolada encara desencadenar-se. Aç8 se da principauement enes pales ombrères arribentes e p8c freqüentades.

Damb er augment dera temperatura diurna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi f8rça umits aumentarà. Aç8 se da principauement enes pales arribentes orientades a sud-èst, sud e oèst per dej8s des 2600 m aproximativament. Es excursions de montanha an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

**Patrons de perih**

pp.1: cocha fèbla persistena prigonda

pp.10: scenari de primavera

Ath laguens deth mantèth de nhèu vieha se tr8ben coches febles de cristalhs angulosi, sustot enes pales ombrères per dessus des 2200 m aproximativament, e tanben enes pales orientades a èst e oèst per dessus des 2400 m aproximativament.



Es acumulacions de nhèu ventada son, de manèra isolada, encara inestables en còtes nautas e nauta montanha.


Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques arribentes.

## Tendéncia

Dimenge: Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.

## Grad de perilh 2 - Moderat


**AM:**



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
 enDimenge 19 03 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu:


[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Nhèu umida





Estabilitat deth celh de nhèu:

[regular](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)


**PM:**



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
 enDimenge 19 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Quauqui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)



Coches fèbles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu:

[praube](#)

Frecuència: [Pògui](#)

Mesura de lauet: [Mejan](#)

Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh. Ath delà cau hèr a tier compde damb es plaques de vent mès recentes. Coches febles persistentes sustot enes pales ombrères arribentes.

Damb eth vent fòrt deth quadrant nòrd-oèst , eth dimèrcles , sustot apròp des crestes, en canaus e conques s'an format plaques de vent a viatges inestables. En nautada es endrets perilhosi son mès nombrosi. En zònes de transicion de celh prim a grossut era probabilitat de desencadenament ei major. Es lauegi pòden desencadenar-se ena nhèu vielha de manèra isolada ja per subrecargues febles. Açò se da especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes. Precaucion en zònes de transicion de celh prim a grossut.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables de manèra isolada purgues de nhèu umida ath long deth dia aumens de mida petita. Açò se da especiaument enes pales soleienques, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

## Celh de nhèu

Eth ligam damb era nhèu vielha des plaques de vent ei locaument encara desfavorable. En quauqui



endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús d'ua crosta dura.  
Especiaument enes pales ombrères, ath laguens deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles isolades. Açò se da per dessús des 2200 m aproximativament.  
Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Agustes condicions provocaràn un afebliment deth mantèth de nhèu.

## Tendéncia

Eth dimenge serà parciaument embromat Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de purgues de nhèu umida e fòrça umida.



## Grad de perilh 1 - Fèble



**Tendència: perilh de lauegi constant** →  
enDimenge 19 03 2023



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **prau**e

Frecuència: **Pòg**ui

Mesura de lauet: **Petit**

### Lauegi de nhèu umida ath long deth dia.

Es lauegi pòden de manèra isolada desencadenar-se ath pas d'ua persona, sustot enes pales ombrères fòrça arribentes en altitud.

Damb era pujada dera temperatura e era radiacion solara diürna, enes pales soleienques son probables lauegi fòrça umits aumens de mida petita.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

pp.10: scenari de primavera

Ath laguens deth mantèth de nhèu vielha non se tròben practicament coches febles.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Aguestes condicions provocaràn un graduau afebliment deth mantèth de nhèu sustot enes pales soleienques arribentes.

### Tendència

Dimenge: Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau.



## Grad de perih 1 - Fèble



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 19 03 2023

Damb er augment dera temperatura, pendent era maitiada eth perih de purgues de nhèu umida e fòrça umida aumentarà progressivament. Eth problèma de nhèu ventada vielha ac cau avalorar damb atencion.

Es plaques de vent des darrèri dies aurien d'èster avalorades damb prudència sustot en pales ombrères arribentes en altitud. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes s'aurien d'evitar en particular en pales fòrça inclinades, tanben apròp des crestes, en canaus e conques.

A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn sustot enes pales orientades a sud-èst, sud e sud-oèst en un airau extens ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Damb era pujada dera temperatura diürna, en particular en aguestes orientacions son possibles quauqu'uns purgues de nhèu umida e fòrça umida aumens de mida petita. Es excursions de montanha e es baishades dehòra de pista an de finalizar ara ora.

### Celh de nhèu

Es plaques de vent majoritàriament de mida petita son en part encara inestables sustot en pales ombrères per dessus deth limit deth bòsc. Per dessus des 2000 m aproximativament es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En toti es sectors per dejós des 2000 m aproximativament non i a qu'un shinhau de nhèu.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

### Tendència

Eth dimenge serà parciaument embromat Damb eth heiredament, leugèr afebliment deth perih de purgues de nhèu umida e fòrça umida.